

Broj: 27-12-5/23

Datum: 27.12.2023. godina



PRIMLJENO:	27. 12	20 23	GOD.
1 KLASIFIKACIONI BROJ:	09-2/23-4/6		
VEZA:			
EPA:	123 XXVIII		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

SKUPŠTINA CRNE GORE PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosimo sledeći amandman na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠTITI:

AMANDMAN 2

Mijenja se član 4 Predloga, tako da glasi:

Poslije člana 19 dodaje se novi podnaslov i novi član 19a, koji glasi:

„Civilna žrtva rata i porodica civilne žrtve rata Član 19a

Civilna žrtva rata, u smislu ovog zakona, je državljanin Crne Gore, koji je poginuo, ubijen ili nestao tokom oružanih sukoba ili u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991-2001. godine, kao i lice koje je umrlo od posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti zadobijene u tim sukobima ili u vezi sa sukobima, u roku od godinu dana od dana nastanka tih posljedica.



**BOŠNJAČKA
STRANKA**

Skupština Crne Gore
Klub poslanika Bošnjačke stranke
Kancelarija br. 13
tel/fax: +382 20 404 515
klub.poslanika@bscg.me
www.bscg.me


Porodicom civilne žrtve rata u smislu ovog zakona smatraće se bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka i usvojena djeca, kao i pastorčad, roditelji kao i očuh, maćeha i usvojioци lica iz stava 1 ovog člana, koji imaju crnogorsko državljanstvo, pod uslovom da po istom ne ostvaruju prava od druge države.“

OBRAZLOŽENJE


Izmjenama navedene odredbe datim u Predlogu nije precizirano ko su civilne žrtve rata, a što smatramo da mora biti definisano ovim Zakonom. Osim toga, predloženim izmjenama kojima je definisana porodica civilne žrtve rata, kao nova kategorija lica kojima se obezbjeđuju prava po osnovu ovog Zakona, nijesu obuhvaćena lica koja su državljani Crne Gore, a stradali su izvan teritorije naše države (npr. oteți putnici iz voza u Štrpcima), kao ni lica koja su stradala u vezi sa ratnim dešavanjima, u periodu kada na teritoriji naše države nije bilo proglašeno ratno stanje, ali su ta lica žrtve dešavanja koji su nastali u vezi sa sukobima koji su se dešavali u navedenom periodu na području šire teritorije nekadašnje zajedničke države (npr. prinudno nestali na području Kosova posle ukidanja ratnog stanja). Shodno tome, ovakve izmjene smatramo neophodnim kako bi precizirali ko je civilna žrtva rata za koju se pravo porodice tih lica veže, a kako bi se prava priznala i licima iz događaja koji su prethodili ratnom stanju ili su uslijedili poslije ratnog stanja ili nastali kao posljedica istog, ali u periodu koji nije bio zvanično period ratnih sukoba. Takođe precizno se određuje ko su članovi porodice civilne žrtve rata koji su nosioci prava iz ovog zakona.

Poslanici,


Damir Gutić



mr Ervin Ibrahimović


Amer Smailović

Kenana Strujić-Harbić



Mirsad Nurković


Admir Adrović

